

Kwestyoner sa Katagbawan sa Pagtambal sa Diabetes: DTSQs

Ang mosunud nga mga pangutana adunay kalabutan sa pagtambal sa imong diabetes (apil niini ang insulin, tabletas ug/o diyeta) ug ang imong nasinati sa miaging pipila ka mga semana. Palihug tubaga ang matag-usa ka pangutana pinaagi sa paglingin og numero sa kada pangutana.

1. Unsa ka katagbaw sa imong pagtambal karon?

natagbaw
gayud

6 5 4 3 2 1 0

wala gayud
natagbaw

2. Sa makapila ka nakabati nga ang imong blood sugar nitaas kaayo kay sa normal karong bag-o lang?

makadaghan nga
higayon

6 5 4 3 2 1 0

walay
higayon

For information only